









MOGOGORO WA KIDRONA: Fela fa motho a tswa ka St Stephen's Gate o fol-  
ogela Mogogoro wa Kidrona o eleng one molelwane wa motse wa Jerusalema  
ntlheng ya botlhabatsatsi. Re tshedile mogogoro oo go<sup>f</sup>tweng <sup>12</sup>David a o  
o tshedile a lela, a sa rwala ditlhako a ~~tshaba~~ sia a tshaba morwawe  
Absalom yo o ne a mo rukutlhela a batla bogosi. (Bala 2 Sam.15/23-30)  
Morena o tshedile mogogoro, gantsintsi motshegare le bosige a ya kwa  
Tshimong ya Gethesemane go rapela, kgotsa a tlhatlogela kwa Thabeng  
ya Lotlhwane go itapelosa ~~ja~~ kgotsa go akanya, kgotsa go ruta, kgotsa  
a ya Bethani kgotsa a tswa kwa mafelong ao le ~~sa~~ mangwe go<sup>1</sup>ya Jerusalema.  
O tshedile mogogoro o lwa bofelo mo bosigong jwa Lwa-bone, ~~kgodi~~ kgwedi  
ya Moranang e tlhela 6 ka ngwaga wa 30 a na le barutwana ba gagwe a <sup>1</sup>  
sena go ba fa Selalelo sa bofelo, a ya ntlheng ya botlhabatsatsi go ya  
go rapela<sup>1</sup> kwa ~~t~~shimong ya Gethesemane a ba a nna mo tlhokofa<sup>2</sup>song e  
kgolo ya mowa, mme a ba a o tshelala bophirimatsatsi magareng <sup>1</sup>ga besigo  
joo jwa Moranang jaanong a tshwerwe ke maotlana a bapresiti, ba mo isa  
tshekong kwa tlung ya Moprisiti yo mogolo Kaifase. (Bala Mat26/50-56,  
Mareko 14/46-52; Luka 22/49-53 le Johane 18/10-12)

GETHESEMANE: <sup>1</sup>Re ile fela re tshela molatswana kgotsa mogogoro wa Kidrona  
ya bo ebile re gorogile mo Tshimong ya Gethesemane. E fela fa tlase ga  
tsela e e yang Jeriko le kwa pele, ntlheng ya letsogo je le<sup>1</sup>jang (borwa),  
mme go lebagana le yone ntlheng ya letsogo ja molema kgotsa bokone go  
Lebitla ja ga Maria Mma-Jesu, Basilica of the agony, le kereke ya Russian  
Orthodox e bidiwa Church of St Mary Magdalene, le ~~Motlaagana (monastery), Francis~~  
A golo fa go bodutu Gethesemane: E yare motho o tsena gone o ikutlwe  
moriri o bofagana, ehe <sup>1</sup>okete o tla<sup>2</sup>, kopana le Jesu ka esi, mme lo lebana  
ka difathogo . Go tshimo gone, e age<sup>1</sup>yswe ka lorako, mme e na le ditlha-  
tse ditona  
re<sup>1</sup>t<sup>1</sup>sa matlhwane di le 8. Ga<sup>1</sup>two ke matlhogela a tsone tse Morena o kil-  
eng a nna a ikhutsa mo moruting wa tsone, Go agilwe ~~kareka~~ gone <sup>1</sup>ya Fran-  
ciscan, mme moruti wa gone o re supeditse lentse fa <sup>1</sup>Morena o ne a rape-  
lela gone mo bosigong joo jwa Moranang 6, le <sup>1</sup>ga Petere le Johane le Jak-  
oba ba ne ba ~~tshele~~ gone , le fa Judase o ne a atla<sup>1</sup> Morena/ka koko, le  
fa maotlana a bapresiti a ne a mo tsenya diatla gone.

Fa pelenyana ga Tshimo ya Gethesemane/go na le <sup>1</sup>pupu e tona e e kgabis-  
itsweng ya ga Absalom , le ya ga <sup>1</sup>Moitshephi Jakoba le ya<sup>1</sup>ga Zakarias, le  
dipupu tse dingwe tsa baprofiti <sup>1</sup>ga bagolo ba Ba<sup>1</sup>Juda. Dipupu dintsi thata  
ntlheng tsoo pedi tsa tsela. Tsotlhe di ~~na~~ beilwe maje a ~~na~~ a  
galalelang ka besweu jwa <sup>1</sup>one.

25

42 135

ok







57  
Hal  
leina ja Morena. (Mat 21/11). 444 13 57 62

Ha fa motho a tswa Bethani a ya Jerusalema, e yare fela a feta Bethefage<sup>ea re</sup> motse wa Jerusalema o bo e setoga fa pele ga gagwe, bogolo yone tempele (mosque) ya ba ga Mahomed fa Tempele ya ga Solomon e ne e eme gone.

Hal  
BETHANI: Re tswelletse pele go fologa thaba ya Lotlhwane ntlheng<sup>h</sup> ya botlhaba, tsi, re kgotswa ke maje mo tseleng e tshesane eo, mme ka bonako ra fit<sup>tsa</sup> fitlha kwa motsaneng wa Bethani o o dimaele, tharo gotswa Jerusalema. O mo phologelong ya thaba mo tseleng e e yang Jeriko. Ke motsana o o umakwang thata mo Kgolaganong e ntsha. O ne o le legae ja ditsala tse di rategang thata tsa ga Jesu ebong Maria le Martha le kgaitsadiabone Lazaro. Ke gone kwa O ne a gorogela gone fa a tsile Jerusalema. Ke matlo a motsana wa/maje a masweu a a ruletsweng sephaphathi (flat roofs). O mo gare ga ditlhare tsa makolana (Palms). Ke gone kwa Lazaro o swetseng gone, a fitihwa gone, mme a rudisiwa ke Jesu gone. Re supeditse pupu ya gagwe mo logageng lo le lefifi, mme go agiwe kereke fa godimo ga jone. Re folegetse mo teng ga logaga loo re tshubile lobone.

Hal  
Ke gone koo Bethani kwa Jesu o buile mafoko a ka nako tsotlhe a tlaa lereng kgometse le tsholofelo mo badumeding botlhe mo lefatshing fa a re " Ke nna tsogo le botshelo. Yo o dumelang mo go nna le fa a na a sule o tlaa tshela" (Bala Johane 11/25).

Hal  
JERIKU: Gotswa Bethani tsela ya rona e lebile botsheka goya Jeriko. Tsela tse e bapile le thaba kafa molemeng e nng le dikgaga tse di maswe tse le gompiono di nng dinokwane. Le gompiono batsamaya-tsela e ba sa ntse ba boifa gotsamaya motho a le esi, kgotsa bosigo kgotsa a sa tsa ya seiphemo. Seane sa ga Jesu ka Mošamaria ye o molemo yo o ne a thusa monna a wetse mo gare ga dinokwane mo tseleng e se/totobala mo mogopelong wa rona fa re bona bodutu le bolalome jwa yone. (Bala Luka 10/30) Morena o ne a tsena ka Jeriko fa a ya Jerusalema lwa bofelo, mme a foufolola sefofu gone (Mat 20/29-34) a ba a lere poleko mo tlung ya ga zakia wa mokgethisi.

Sakaiso  
Motse o galegale o ne o bidiwa Jeriko o fa pelenyana, one o Joshua le Bana ba Israele ba ne ba o tshasela, ba o diga ba sena go tshela molapo wa Jorodane, fa ba goroga lwantlha kwa Kanana.



55  
58  
63  
QUARANTANIA-MOUNT OF TEMPTATION: Thaba ya Thaelo: Re supeditse thaba

56  
e e godileng kwa pele ga Jeriko ntlheng ya bokone, Ga<sup>u</sup> t<sup>u</sup>we ke yone e  
erileng Morena a itimile dijo mo malatsing a a masome mane, diabololo  
a leka X go mo raela gone (Mat 4/1-11) Luk 4/1-13).

57  
MOLAPO WA JORODANE: E<sup>r</sup>ile re sena go goroga mo Jeriko re se ka ra tlho-  
la re tswelela pele le tsela e e yang bokone. Jaanong re ne ra menoga  
ra tshekaganya botlhabatsatsi le borwa goya kwa Molapong wa Jorodane  
o re sa<sup>l</sup>eng re kgaogana nao kwa Lewatleng ja Galilea. O tswa koo bokone  
o kgokologa, o suma ka bogale, o fatola lefatshe kwa tlasetlase, o  
menagana, o boaboa mo mogorong o o boteng go dira mosele o o dimaele  
di 200 ka boleele fa e ka<sup>b</sup>ong e le dimaele di le 65 fela <sup>h</sup>fa o ka bo o  
no o lolame go elelela kwa letsheng ja Letswai kwa o felelang gone. Re  
o tsene fa Josua o ne a o tshela gone le B<sup>a</sup>ba ba Israele <sup>h</sup>fa ba tswa mo  
dipaleng tsa Moaba go ya Kanana. Gone fa ebile ga<sup>t</sup>we ke gone fa Morena  
o kolobeditsweng gone ke Johane wa Mokolobetsi. Go majang<sup>h</sup>ba maleele le  
ma<sup>h</sup>ng mokhasi le ditlhare tsa mogokare. Molapo gone o betlame, mme metse  
a gone a lekgobe. Re ne ra apola ra ipidikanya mo go one lefa g<sup>h</sup>ntse X  
jalo. Ga g<sup>h</sup>na gore mothe o ka tsena kwa gare ga molapo wa Jorodane, ka  
o elela ka bonako jo bo g<sup>h</sup>kgamatsang ka<sup>h</sup>ntlha ya mokong wa lefatshe <sup>Koo</sup>mo.  
M<sup>h</sup> Jorodane ke one molapo o o<sup>h</sup>ntse wa kgabaganngwa ke Abraham<sup>a</sup> a tswa  
Ure wa Bakaladia/a tla go aga kwa Bethel mo <sup>de Harana</sup> Kanana (Gen 12/6) ke one o  
Abraham<sup>a</sup> le Lota ba kgaoganyeng fa go one; (Gen 13/10) ke one o o<sup>h</sup>ntse X  
wa tshelwa gantsi ke Jakoba (Gen 32/10); ke one o Bana ba Israele ba  
o tshedileng goya lefatshing ja Tsholofetso. (Jos 3/17), ke one o  
Elijau o ~~kgabaganngwa~~ tsetseregantseng metse a one mme a o tshela jaale  
jaaka a tlhatlogela legodimong ka tshariota ya molelo (2 Dikgosi 2/8,14  
ke one o Johane wa Mokolobetsi o kolobeditseng/~~ma<sup>h</sup>ng~~ mo go one. (Mat 3/6  
ebile ke one o o bile a ina Jesu mo go one (Mark 1/9. <sup>e</sup>Ke one o Morena  
o o tshedileng <sup>h</sup>fa a ya go rera kwa Dekapalosi le kwa Perea botlhabats<sup>h</sup>  
atsi. ~~Ma<sup>h</sup>~~ Molapo wa Jorodane o <sup>umakwa</sup>ka<sup>h</sup>kanngwa ga 180 mo Testamenteng e  
Kgolegole, mme o ka<sup>h</sup>kanngwe ga 15 mo Testamenteng e Ntsha.

58  
DEAD SEA : Letsha ja Letswai : Jaanong ra fologa le Molapo wa Jorodane  
goya ntlheng ya borwa, re tsamaya mo mogorong o o fa gare ga dithaba,  
o o sethukuthuku; re huhutse, re tshwerwe ke lenyora, mme ra fitl<sup>h</sup>ga kwa  
Letsheng ja Letswai. Metse a X<sup>h</sup> jone a matalatala, mme a sisibetse fela;  
ga a kgaphe<sup>h</sup>e jaaka metse a Lewatle ja Galilea kgotsa mawatle <sup>le</sup> matsha  
a mangwe a matona.



Kresete. Naledi e e dikologilwe ke dipone tsa selefera di le 15 tse di tukang motshegare le bosigo.

Batho ba kokwana mo Kerekeng ya Matsalo ka dipaka le dipaka go rapela le go obama .

(Asctie)

Stai

Go bapa le Kereke ya Matsalo go na le e nngwe e st Jerome o Moitimi ye mogole wa se-Kresete o fetoletseng Testamente e kgologole ya se-Hebera mo puony ya se Latini, mme e e bile pupu ya gagwe e gone foo.

Baagi ba metse le metsana e re e etetseng kwa Galilea le Samaria le Judea ke Bajuda le Ba-Arabia ka bontsi, gona le palanyana e nnye ya Bakreste. Fa e le kwa Bethelhema gone ga goa nna jalo. Bogolo jwa

stet

baagi ba gone ke Bakresete, mme motse o farologanye thata le metse e mengwe ya Palestina. Ke motse wa kagiso le tidimalo, Fa e se tshipi fela, ke yone e yabo e ntse e lela. Mme bogolo, kana Bethelhema o itsege fa e le motse wa selele, segayaya le khutsafalo. (Bala Matheu kgaolo 2 temana 16. "Mme e rile fa Herod a lemoga gore o sotlilwe ke bana ba ba botlhale a gakala thata, mme a roma batho go be-

laya bana ba basimane botlhe kwa Bethelhema le mo tikologong ya gone go simologa ka ba ba dinyaga pedi le be moannabone kafa / o / na / a / tlhophi / na / n / tse / ka / gona motlheng o o ne a o tlhotlhomisitse ka one.")

Herod o gaitse ditshea tseo ka tsholofelo ya gore mongwe wa bone e be e le Jesu, kgosi ya Bajuda e e kapeng kgotsa ya mo gapela bogosi. Ditshea tse di kaiwa gore ke tsone baswedi ba ntlha ba ga Kresete, mme ba gopolwa ka khutsafalo ka / ya le thapelo ka ngwagale ngwaga ka nako ya Matsalo a Morena (A Innocents' Day 28th Dec) fa aletareng e e agilwenq fa godimo ga lebitla ja bone.

Stal

Bethelhema ke motse wa tidimalo le kagiso le lorato. Fa o bona masimo a gone o gopola polelo e e monate ya ka ga basadi ba ba monate Ruta (Ruta 1.20,21) le Naomi, Fa o bona badisana ba dinku o gakologelwa badisana ba ba ne ba amogela polelelo ya Matsalo a Morena pele (Luk 2/8); Fa o bona basadi ba Bethelhema ba bantle, ba ba rwalang tuku e, tshweu o lonaka fa gare, o gakologelwa MME Maria -Mma-Jesu.

Matlo a mantsi a Bethelhema a na le dikgaga ka fa tlase. Dikgaga tse di baakantswesentle go dira dikamore tse baakantse sentle go dire dikamore go tse batho ba ka nnang mo go tsone. Go katwe ke matlo a segotlo, mme e yare gongwe diesele le dikgomo di tlhatlelwe di be di felwe gone di bapile le batho. Morena o tsaletwe mo ntlung e e tseng jalo. E re e se setale fofa jaaka re se itse, kgotsa lesaka



ya gone fela, e e yabo entse e lela. atho ba gone ba apara sentle go ga isa ba re ba bonyeng mo metsing e mengwe.

Kereke ya Matsalo e pataganetswe ke Ma-Latini (Barona) le Ma-Orthodox (Ba-Gerika) le Ma-Armenia. Matlo a mantsi a Bethelhema a agilwe mo thabengume ntlo nngwe lnnge e na le logaga ka fa tlase. Dikgaga tse di baakantswe sentle go dira di kamore tse batho ba ka nnang mo go tsone, g go katwe ke matlo a segotlo. Mme e yare gongwe disesele le dikgomo di tlhatlelwe di be di felwe mo go one, di bapile le batho. ~~Morena~~ Morena wa rona o tsaletswe mo ntlung e entsweng jalo. E ne e se setale tota jaaka re se itse, kgotsa lesaka.

Bethelhema ke motse wa matlo a masweu a a agilweng ka maje a kala ka e ntle e e borethe ya Palestina. Bontsi jwa one a sephaphathi. ~~egale~~ a le mantsi a eme jaaka yone Kereke ya Matsalo.

HEBRONA: Tsela e e tswang mo Bethelhema goya borwa e tsena pele mo Hebrona, motse o montle wa <sup>ma</sup> je a masweu, o o agilweng mo phologelong ya thaba fela k jaaka Bethani le Bethelhema. Ke mongwe wa metse e megologolo thata mo lefatshing. Abrahamama o kile a nna gone fa, a agile megope kwa Mamore, a reka setsha sa lefatshe gone se se nang le logaga lwa Makhaphela lo o ne a fitlha Sara mogatse mo go lone. ~~W~~ Wile Abrahamama hudugela kwa Egepeto ba a tswa mo Hebrona. Davida le ene o kile a nna mo Hebrona, a ba a <sup>hodiwa</sup> legediwa gene ke Moprofeti Samuel go mo dira kgosi ya Ba-Israele botlhe, mme a busa dinyaga di le 7½ a ntse a le foo. (2Sam.5/5) Absalom morwa Davida le ene o kile a nna fa ka lobaka lo o ne a rukuthela rragwe, a re o batla bogosi.

Abrahamama, Isaka, Jakoba, Rebeka le Lea bofihle ba fitlhilwe mo logagwng lwa Makhaphela kwa Hebrona. Setlhare se Abrahamama o ne a agile fa go sone se sa ~~nik~~ ntse se supediwa baeng le gompieno.

BEERSHEBA: O ke motse wa bofelo wa lefatshe ja Juda motho a i se a tsene kwa sekakeng sa Negeb. O mo tseleng e e yang Egepeto. Abrahamama o k kile a aga gone. <sup>dinyaga di le 30</sup> ~~Didiba~~ Didiba tse o di epileng ka nako eo ya bogologolo di sa ntse di noa. Batho ba gelela metse a tsone ka dibotlolo tsa letlalo. <sup>Isaka o tsaletswe gone fa</sup> Beersheba ke gone fa Jakoba le ~~mmaagwa~~ Rebeka mmaagwe ba tsieditseng Isaka wa sefufu gore a abele Jakoba tshegofatso e o ne a i-kaeletse go e abela Esau. (Gen 21/25-34.)

Josefa le Maria ba fetile ka Beersheba ba tshabisa ngwana wa bone Jesu ~~jaaxix~~ go ya Egepeto go tla bogale le tshaka ya ga Herod Motlotlomadi jaaka a galla ditshea tsa Bethelhema (Mat 3/13-16)



Stat

NTLHENG YA BOPIRIMATSATSI jwa ~~Palsetina~~ Beersheba le Hebrona le Bethel-  
 je le ne lele ja hema go<sup>y</sup> go tsena kwa ~~Le~~swatleng ja Mediteranea ke lefatshe/ ~~ja~~ Bafilistia . Metse e e ~~ja~~ tumileng ya bone ya bogosi e koo, jaaka Gatha o e ne e le legae ja ga ~~ja~~ Goliatha wa mokaloba (2 Sam 21/20) le zora kwa Samson ~~mo~~na yo o thata o tsaletsweng gone. Metse e mengwe ya koo ke Gaza, le askalon , le Ashdoda, le molatswana wa Klane kwa David o ~~kihahanyan~~ loleng le Goliata a ba a mmolaela gone. Metse e e itsegeng bogolo ka mafoko a khutsafalo ya ga Davida a lelela Saul wa moipolai le ngwana wa gagwe Jonathane, fa a re :

Stat

Lo se ka lwa go kakanya kwa Gatha :  
 Lo se ka lwa go utlwatsa mo mebileng ya askelona  
 Bo morwadia Bafilistia ba ka tla ba itumela  
 Barwadia bone ba ba sa rupang ba ka tla baa ja koma (2 Sam.1/19)

Stat

NTLHENG YA BOTLHABATSATSI jwa Jerusalema ke Jeriko le Molapo wa Jorodane, mme moseja ga molapo ke lefatshe ja Moaba le ja amona le dithaba tsa gone tse di godileng tse Moše o gogileng ~~hana~~ ba Israele go fitlha kwa go tsone, mme ya re a le kwa tlhoreng ya tsone a lebela lefatshe ja Kanana kwa bophirima- moseja ga Jorodane, mme jaana a swa a le mo ~~kihahanyan~~ Pisega mo tlhoreng ya Nebo.

Stat

NTLHENG YA BORWA jwa Beersheba ke lefatshe ja sekaka ~~ja~~ (Negeb) je le ne

VIII ~~ng~~ ya bophirima jwa lone, le ~~ja~~

BUTSHELO LE DITIRO TSA BAJUDA ~~si~~ jwa lone

Stat VIII

~~BOTSHELO~~ X X X X X LE DITIRO TSA BAJUDA  
 JERUSALEMA gape. Eriile go tswa borwa ra boela kwa Jerusalema ka maikaelelo a gobona botshelo le ditiro tsa Ba-Juda sentle, jaala loago lwa bone, ~~ja~~ Tumelo , Thuto, Temo, Puso, Theko le Thekiso le Puso ya bone.

~~LOAGO: Go boela ga Bajuda kwa <sup>P</sup>alestina e sa le e nna keletso ya barati le badiredi le bathalefi ba bone mo dinyageng tse dintsi tse di fitileng, mme tiro e ya lorato le boitatolo e fetile ya thaiwa ya ba ya kgenwa ke dinatla tsa bone. ~~ho~~Theodor~~x~~Herzl~~x~~la ~~Chaim~~Weizmann, ~~x~~ka/1948 gape Ba-Juda ha~~x~~ba ha~~x~~na~~x~~merafa e e ipusang t~~i~~ndependenti~~x~~ kwa ga~~x~~ba~~x~~na~~x~~ go~~x~~si~~x~~ma~~x~~lega ka~~x~~ngwa~~x~~ wa~~x~~1948.rele Dr Theodor Herzl yo o rerileng tshwaraganyo ya Ba-Juda le tshwanelo ya bone go ipusa kwa lefatshing, dikgo<sup>ja</sup> a ba a tladiwa si tsa bone le matsalo a bone. A latelwa/ke Dr Chaim Weizmann ka tlhoafalo e e tukang, mme ya re ka 1948, Bajuda ba feny<sup>n</sup>a go bona ipuse (independence) kwa Palsetina.~~

Re eme le matshuti<sup>t</sup>shuti fa mabitleng a dinatla tse kwa Jerusalem mo kgweding ya Lwetse. Bontsi e le Bajuda ba ba tswang Amerika.



LOAGO: Go boela ga BaJuda kwa palestina e|sa|le e nna keletso le thapelo ya bone mo mafatshing otlhe a ba ne ba phatlalitse le one gotswa begolegalung jwa dinyaga di le 1,5000<sup>g</sup>. e le tapelo e e rutwang bana gotswa letseleng. Ka ngwaga le ngwaga <sup>h</sup>fa go jewa mediro wa Paseka, e re go fediwa go tswe "Retla<sup>a</sup> kopana gape ke modirong e re tlaa o jang kwa Jerusalema kw ngwaga e o tlang. <sup>H</sup>fa go ag<sup>a</sup>gwa senagoge, e theiwa gore e re batho ba tsena mo ge yone ba be ba lebetse kwa Jerusalema. <sup>H</sup>fa go rapelwa, difatlhogo di lebelala ntlheng ya Jerusalema. <sup>H</sup>fa go fitlhwa, tlhogo ya moswi e lebiswa kwa Jerusalema. Lorato le, Ben Gurion, <sup>Tona-kgolo</sup> Prime Minister <sup>7a</sup> wa ntlha <sup>7a</sup> wa bone o e bitsa "a deep mysterious bond ~~that~~ which has existed throughout the ages between the Jewish people and the land of their forefathers."

~~XXXXXXXXXXXX~~ Keletso e le lorato le, e re di ne di le me dipelung tsa BaJuda bethe, mme begole di ne di tuka ka begale mo baeteleding pele le mo <sup>b</sup>maruteging ba bagolo ba bone, mme ke bone ba fetileng ba th<sup>a</sup> ba ba ba kgona ka beitatele je begole gore keletso e e diragale. ~~XXXXXXXXXXXX~~ Kwa pelepele ke Dr Theodor Herzl ye o kwadileng a ba a rera ~~gore~~ tshwaraganjo ya BaJuda le tshwanele ya bone go ipusa kwa lefatshing ja dikgosi tsa bone le matsale a bone. A latelwa a ba a tladiwa ~~XXXXXXXXXXXX~~ ke Dr Chaim Weizmann<sup>a</sup> ka nonofo le tihofalo e e ~~xxx~~ tukang. A kgona Lord Balfour le Goremente wa Baengetse (Great Britain) gore ba me <sup>ne</sup> tlhomamiso ya thuse ka ngwaga wa 1917. - "His Majesty's Government view with favour the establishment <sup>le</sup> in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavours to facilitate the achievement of their object.". Ka mafoko a, a na a bidiwa The Balfour Declaration", Dr Weizmann a nna dikwena le bo Lloyd George - <sup>Tona-kgolo</sup> Prime Minister ya Engaand, ~~xxx~~ Wresident Wilson wa Amerika, Winston Churchill, General Smuts wa South Afrika, Emir Feusil le bathati ba babngwe . A tsamaya makgetla le makgotlana kwa England, kwa Amerika, kwa Fora le kwa Italy. A supa, a rapela mo makgetleng a <sup>pe</sup> Versailles Peace Conference, Allied Supreme Council, <sup>Lyfague</sup> of Nation le U.N.O, kafa BaJuda ba tshwanetseng go busediwa lefatshe ja bone, <sup>ka gore</sup> mme ya re ka 1948, matsapa a gagwe a bong<sup>a</sup> tuelo, BaJuda ba newa ipuse (Independence) kwa lefatshibg ja bone ja Palestine, lefa ebile ba se ka ba amogela lefatshe jotihe je ba ne ba le seiofeditsewe kgetsa ba le seiofetse.

ka kgwedi ya Metsheganong mo ngwageng oo, mo phuthegong e kgole kwa Tel Aviv, <sup>grile</sup> go sena go opelwa Hatikvak, sefela sa morafe, Ben Gurion, modula pele a busa ka SeHebera a re :-

~~The Land of Israel was the birthplace of the Jewish people~~



Lefatshe ja Israele ke matsalele a morafe wa Ba-Juda. Betho jwa bone jwa se-morafe, le jwa tumele le jwa mowa be tiholegile gone fa. Ba simoletse boipuse jwa bone fa, bebolele, mme ba nna morafe fa. Gone fa, ba kwadiile Beibele, mme ba e naya lefatshe jethle. ~~W~~rile ba fenngwa ba phatlaladiwa le mafatshe, mme ba se ka ba lebala legae ja bone ja Israele mo makgelekgolung a dinayaga tse ba gasagasitsweng ka tsone, legone ba se ka ba khutla mo tshelofelong ya go beela mone gae e le bathe ba ba golelesegieng, le ba ba ipusang me ga bone. Jaanong ke itsese lefatshe jethle go re gempene re tlhema ruse ya Ba-Juda mo lefatshing jone ja Palestina, mme puse e e tla<sup>a</sup> bidiwa ruse ya Israele.



50647  
643

~~643~~

70

the Jewish people. Here their spiritual, religious and national ~~identity~~ identity was formed. Here they achieved independence and created a culture of national and universal significance. Here they wrote and gave the Bible to the world. Exiled from the land of ~~their~~ Israel they remained faithful to it in all the centuries of their dispersion, never ceasing to pray and hope for their return and ~~restoration~~ the restoration of their national freedom..... It is the natural right of the Jewish people to lead, as do all nations an independent existence in its sovereign state.....

we hereby proclaim the establishment of the Jewish state in Palestine to be called Medinath Yisrael (The State of Israel.)

~~Be~~ ~~ne~~ ~~di~~ fentse dinatla bo Theodor Herzl le Chaim Weizmann le bathusi ba bone ba bantsi. A kgwedi ya Lwesti 1961, re eme le matshutitshuti fa mabitieng a dinatla tse pedi tseo kwa Jerusalema, bontsi jwa bathe

~~le baJuda ba ba tawang Amerika.~~

Ope a se ka a ba a gopola gore tiru e ya go tihoma legae le ipuso ya BaJuda kwa ~~Israetiki~~ Palestina e ne e le motlhofo, kgotsa e eletsega mo lefatshing jotlhe. Nyaa. Maselamose otlhe mo lefatshing, badumedi ba Islam, balatedi ba ga Mahomet ebong BaArabia, BaTureke (Turks), BaSiria (Syrians), ~~BaIndiale~~ BaIndia, botlhe ba ne ba le kgatlhanong <sup>le</sup> Balfour Declaration, lokwalo lo tota e leng lone le nelleng BaJuda tsela ya go boela kwa Palestina. Ba re BaJuda ba ne gale ba tshotse lefatshe joo ja Kanana ka phenyo, <sup>h</sup> fa Joshua a tihasele Baamora, BaMoaba, BaHita le BaFili stia bogologole, mme erile ba sena go aga mo go jone dinyaga di ka <sup>h</sup> nna 500 ba fengwa ke BaBabelona le ~~Ba~~ <sup>ere</sup>resa le Baroma, mme ba falala le mafatshe mo dinyageng tse di 1900. Mo dinyageng tsee BaArabia le Maselamose a mangwe a nyalalana le <sup>merafe</sup> ya pele e epe e setse mo lefatshing ja bone mme ba rua lefatshe le bone. Maselamose a botsa gore, mme a e <sup>h</sup> kape fa morago ga dinyaga tse dintsi tse BaJuda ba re ba boela ga bone gatwe ke mafoko. A ga ba ne ba fentswe mme jalo ba latlhegelwa ke ditshwanele tse le bone ba ne ba di bonye ka phenyo r

Kantlha ya mathata a puo e, lefatshe je Masengelese (Gen Allenby) ba ne ba le tshotse mo go MaTureke (Turks) ka phenyo ka 1918, mme ba le solofeditse MaJuda le ne ja nna ja ngotlwa, mme ya re kwa morago, ja ba ja kgaoganngwa MaJuda le MaArabia le one MaTureke, mme le gompiono ga go <sup>me</sup> i se go bo go ~~me~~ tetlanyo kgotsa kagiso <sup>f</sup> fa gare ga MaJuda le merafe ya BeArabia.



Stat

TUMELO. Tumelo ya BaJuda ke seJuda (Judaism), kgotsa go dumela le go diragatsa thuto le molao wa ga Mose jaaka o kwadiiwe mo dikwalong tsa gagwe ebile o ranelwa ke bapresiti ba bagole. BaJuda e ne e le barati ba bagole ba tirele ya Tempele, mo kebamele e ne e diragadiwa gene ka ditshupele le le ditihabelo ke bapresiti. <sup>E</sup> Rrie temp-ele ya ga Solomon e se na go thujwa, le bone ba dirwa ditshwarwa ke Nebukadnezara wa Babelona, jaanong kebamele ya bone ya diragadiwa mo disenagogeng mo go se nang sebese le fa e le tshupele kgotsa setlhabelo.

Stat

Tirele ya senagoge bogole ke go rapela le go bala kgaole kgotsa ditemana dingwe mo Lokwalong lwa Molao. Lokwalo lwa Molao ke leina je le akaratsang dikwalo tsa ntlha tse tlhano tsa Beibele (Pentateuch ebong Genesis, Eksodo, Levetiko, Dipalo le Deutoronemi, mme ka seJuda di bidiwa TORAH . Molao ya Terah ke yone e laelang botshelo le matseo a MoJuda ba letsatsi le letsatsi. Torah ga e re "Dumela se le se. " Torah ya re "-Dira jaana le jaana,"

Stat

Stat

senagoge ke yone bogare le botshelo jwa kobamele le tlaelano ya BaJuda. Dikopane le diphuthogo tsa methale yetlhe di tshagediwa mo go yone, jaaka Mediro le Meletlo ya tumelo, Dithuto tsa bana le tsa bagole, Dikopelo, Dinyalo, Ditseseletso tsa ditiro tsa morafe, Merupiso jalojalo. Ka tsatsi ja sabata le ka meletlo ya seJuda, go balwa Terah ka seHebera mo senagogeng, go fetoleiwe ~~no~~ ka seJuda (Yiddish), se e leng sone pue e e utluwang ke bontsi jwa bathe, jaanong palo le phetolele di tihalelwa ka go rera.

Stat

Disenagoge tsa BaJuda tse dikgelegole kwa Jerusalema ke Hurva Synagogue le Tiphereth Yisrael Synagogue. Gompieno berapelele jwa bone jo bogole bo bidiwa Yeshurun Central Synagogue. Be tlala bo be bo peno-loge ka nako ya meletlo ya seJuda jaaka Tlolaganyo (Pesach), rentekose kgotsa Mabutswapele (Shabuoth), "etsatsi ja Ngwaga o mosa (Rosh Hoshana), Thuanyo le Modimo (Yom Kippur) le Modiro wa Metlaagana (Sukkoth). <sup>W</sup>me le fa e ka ya kwamhameng ~~ka~~ e megelegole wa motse wa Jwrusalema, o tia fitihela magerotihotiho a disenagoge, tse dingwe tsa tsone e le matlonyana fela a mannyennyane, mme nngwe le nngwe ya one e na le bererele (pulpit) jo e leng letlele ja araka mo go beilweng gone Lokwalo lwa Molao (Scrolls of the Law kgotsa Terah gene,

Stat

Stat

Stat







67

78

(1) ba tshwaganela ditirele Modimo le basadi ebong bene be/Maria- Mma  
 (2) Jesu , (3) /Maria Magdalena, /Maria Mosadi wa ga Keleopase , mmaagwe  
 Josep le Jakoba , (4) Maria le Martha bokgaitساديا Lazore , (5) Maria  
 mogatsa Zebedia le mmaagwe bo Johane le Jakoba , le (6) Maria mmaagwe  
 Mareko, kgaitساديا Barnabase le basadi ba bangwe ba ba ne ba tlhoko-  
 mela Jesu le barutwana ba gagwe. A ga se sone se erileng barutwana  
 ba <sup>2c</sup> se ba rutege ba tshoga ba fitihela Jesu a bua le Mosadi wa MOSa-  
 maria fa sedibeng sa ga Jakoba r

Ke kwa Bethelhem fela , o o leng motse wa seKresete, ke  
 gone fela kwa basadi ba bonalang ka bontsi go feta banna mo ditirelong  
 tsa Modimo. <sup>gone</sup> Ke gene fela kwa ba tshwaraganelang ditirele le banna  
 ka tshosolego, fela jaaka mono ga rona.

Ka BaJuda e le morafe o o sa le o gasama le mafatshe otlhe a Afrika  
 Amerika, Asia, Ostralia le Yuropa pele ga ba thujwa ke Nebukadnezara  
 ka ngwaga wa 586 pele ga Matsalo a Morena, erile go boela ga bone  
 sešeng kwa Palestina ba bo ba farologanye thata ka puo le maitseo le  
 puo le mokgwa wa kobamelo le ka kaparo, mme lefa goitse jalo ba sa  
 ntse ba tshwaraganye mo tumelong ya bone. Ba na le ditlhophathophatho  
 tsa tumelo e ya bone fela jaaka Bakresete ba le ditlhophathophatho  
 kereke-Botlhe ke <sup>badumedi ba Torah, bangwe ke</sup> Ma-Zion, mme go bone go na le Ma-Orthodox , ba e le  
 ng Balotedi ba beamaruri ba ga Moše; Gona le Ba-Hasidim ba e leng  
 Balotolotsi ba tumelo, go diragatsa tlhakanyana nngwe le nngwe ya no-  
 lao. Ka se-Engesele ba bidiwa "mystics". Gape gona le ba bangwe ba  
 ebile ba fetang ba foo. Ba ke Ba-agudas, ha ba lotolotsang ba bo ba r  
 runarune molao. Ba ba bidiwa "fanatics". Ba ila thuto ya dikolo le ya  
 dikwalo fa e se fela e e kwadilweng ke Moše.

Lial  
Lial  
Lial

THUTO: Jerusalema ye moša o tletse dikolo le dikholeje (colleges) tsa  
 thuto ya dikwalo le tsa thuto ya ditiro tsa mabogo. Sekolo se se golo  
 sa Hebrew University se sa le se agwa ka 1925. Gompieno ke maphatship-  
 hatsi , matsatsa, le matsabatsaba a dikago tse di nang le dikala tsot-  
 lhe tsa thuto jaaka bongaka, melao, tumelo, dikwalo, kitso ya dinaledi,  
 kitso ya lefatshe, kitso ya maje, kitso ya dipuo, kitso ya lobopo jalo  
 jalo. Ke Hebrew University o fitihela makau le makgarebe a merafe yotlhe  
 le bana ba Ma-Afrika ba koo ka bontsi.

TEMU: ke yone beikanyo, mokotla le botshelo jwa ~~mafatshe~~ morafe wa BaJuda;  
 mme ebile ba e dira ka tsela e e gakgamatsang ka ba lema le mo godimo ga  
 dithaba teta, ba jale methale yotlhe ya ditlhare le merego .

Lial



51  
Ba no<sup>s</sup>da masimo a ka metse a Lewatle ja Galilea a ba a tlhatlosang ka dipompo. Lefatshe ja Negeb, ntlheng ya borwa jwa Palestina, ke sekaka fela se se gaisang sa Kgalagadi ka go kgakgabala, mme BaJuda ba se fetose<sup>t</sup> Tshimo ya xdena. Dikopano tsa bone tse go<sup>g</sup>tweng di-kibbutz di ngaperolela dijo mo <sup>ma</sup> ~~lafatshing~~ a komelelo le maje, mme go se<sup>na</sup> na badiri ba ba thapilweng, ditokololo tsa kopano e le bone ba dirang ka bosii go lema mabele habore, ditapole, motsoko, reise, difeige, matlhwane, mmidi le methale yotlhe ya merogo.

*Stal*  
PUSO ya BaJuda kwa Palestina ke mothale o go<sup>g</sup>tweng Republic- ke gore e morafe o itlhophelang moetapele kgotsa president.. President wa ntlha e ne e le Dr Chaim Weizmann, monna wa senatla yo o dirileng ka dinyaga, a ~~xxxxxx~~ a itatola diio tsotlhe go kopanya BaJuda le gore ba boele kwa Palestina. Erile a sena go swa ka 1952 ga tlhotshwa Itzhak Ben-zvi go nna moetapele. Lefatshe le laolwa ke parlamente (Knesset) e e eteletsweng pele ke prime <sup>tona-kgalo</sup> minister fela jaaka mono. <sup>tonakgolo</sup> Ka nako ya loeto lwa rona prime minister e <sup>ne</sup> le Dr Ben Gurion.

*Stal*  
THEKO LE THEKISO: Kwa Jerusalema le metse e mengwe ya Palestina, e <sup>re</sup> ~~gare~~ letsatsi le tloga le phirima go bo go tswalwa mabentle, <sup>le</sup> go emisiwa ditiro tsotlhe, mme e re le kotlomela Sabata e be e simologa, gore tududu mo metsing le mo malwapeng otlhe a SeJuda go <sup>mo</sup> fitlhoia bosigo, jwa <sup>ng</sup> Lwa Botlhano le letsatsi ja Saterdag, le phirima. Efe ~~se~~ letsatsi ja Sontaga le goroga go nne modumo gape, e nne letsatsi je legolo ja theko le thekiso le papatso ledi-mmaraaka le di-bazara. Kwa metsing o mogolo wa Tel Aviv gone go forosele bogolo. Re ne re bonye malebela a tiro e kwa London mo mokgwatheng wa Petticoat Lane o o mo kgaolong ya BaJuda koo. E <sup>re</sup> ~~gare~~ ka Sontaga ditiro di khutlisitswe, Bakreste ba London ba ile ~~ba~~ kobamelong, e re kwa Petticoat Lane gone e be e le letsatsi je legolo ja modumo wa thekiso le mmaraaka. x

*Stal*  
~~PSO : Erile BaJuda ba se na go phatlalala le mafatshe otlhe ba latlhegelwa ke puo ya bone ya seHebera, mme bogolo ba bua dipuo tsa ditshaba tse ba di agetseng ka tsela ya SeJuda. BaJuda ba Jeremane ba bua seJeremane se se tlhakatlhakanyeng le <sup>Hebera</sup> SeJuda, mme puo e ya bidiwa <sup>Jew-duitsch</sup> SeJuda (Yiddish). Puo e ya gola ya ba ya nna puo ya BaJuda mo <sup>ma</sup> lafatshing jotlhe. Gompiene BaJuda ba tsesosotitse seHebera. Ne sone se rutwang kwa Palestina, mme ebile bontsi jwa batho ba bua sone go gaisa SeJuda (Yiddish) se se ne se buiwa ke dimilijone tsa BaJuda ba ba gaitsweng ke Hitler.~~

~~Kwa Jerusalem, BaJuda ba gone ba bua dipuo tsotlhe - bogolo seEngelose SeFora le seJeremane ka bontsi.~~



MAEMO: BaJuda le Ba-Afrika ba tshwana ka e le bone merafe e mebedi e e tlhohlweng bogolo, e e tlhokof<sup>a</sup> ditsweng bogolo mo lefatshing, ya bogisiwa ka go petupetugisiwa ke matsubutsubu a ditsuatsue tsa lefufa. Mme go tshwana ga bone go felela foo.

BaJuda ke morafe o ~~mmakina~~ mmotlana thata, o o lefatshe le pitlaganyeng, mme lefa go ntse <sup>h</sup> jalo, ba abetse lefatshe kabelo e e se nang tekanyo ebong kitse le tumelo mo Modimong o mongwe fela. Lefa go ntse jalo ba<sup>a</sup> ilwa. Ba ilelwa bonatla jwa bone mmogo le bomorafe jwa bone, le tshwaragano ya bone; bonatla jwa bone go lekelela ditiro tsotlhe le tse di nyatsegileng jaaka go rekisa marapo le matlalo le dibotlalo; botihale jwa bone jwa papadi, go kokotletsa le go tsadisa madi. Ba ilelwa kitse ya bone le tihogo ya bone e e bofelo go ithuta le go gaisa. BaJuda ke bone ba ba tsetseng diganka le masedi a magole a lefatshe jaaka bo Abrahamama, Mose, Davida, jaaka <sup>Asia</sup> Asia le baprofeti ba bangwe, merena <sup>J</sup> Jesu ka esi le bapestoloi ba gagwe bo retere le Paulo le ba bangwe. BaJuda ke bone ba kwadiheng Beibele. Ke bone ba ba bonyeng Modimo pele pele ga ~~mat~~ merafe e mengwe. Mme BaJuda ba ilelwa bogole bomorafe le go tshwaragana ga bone, go ngaparela tumelo le melao le mekgwa ya bone ya bogologolo go tswa kwa go Abrahamama le Mose. Ba ilelwa go setlhakanyeng madi ga bone le merafe e mengwe ka go nyalalana nayo. BaJuda ke BaJuda fela lefa ba ya kgotsa ba tswa Afrika, Amerika, Asia kgotsa Yuropa; lefa ba<sup>w</sup>tsa ntiha e e ya Yuropa- Austria, England, France, Germany, Poland, Russia kgotsa Spain. Botihe ba ikaya e le bathe ba lesika le longwe fela, ~~ixim~~ (BaHebera), loleme le longwe fela (SeHebera) tumelo e nngwe fela (SeJuda), Se-Mose, bogosi jo bongwe fela (Davida) metse o mongwe fela (Jerusalema) polele (history) e<sup>n</sup>ngwe fela (Phaladi -Dispersion), mediro e menwe fela (Paseka le Tetlanyo le Metlaagana) Baprofita<sup>e i le</sup> ba bangwe fela le tsholefelo e nngwe fela - ebong go beela Jerusalema.

Mo<sup>h</sup> phalading le mo go gasameng ga bone le mafatshe o<sup>h</sup> le ditshaba tsothe mo dinyageng tse di makgolekgolo tse, BaJuda ba ntse ba ntse ka mekgwa e le mongwe fela. Mo pitlaganong ke mafatshing ao a boeng ba tse<sup>te</sup> diganka le dinatla tse di itsegeng, e seng mo gare ga BaJuda fela, mme e leng mo lefatshing jotihe, ka tiro ya bone. Mo gare ga BaJuda go dule batlhabeletsi le baetapele mo dikaleng tsothe tsa



Stat  
Stat  
Stat  
Stat  
Stat  
Stat

thuto le tlhagogo; dikala tsa botlhale (art) le kitso (science). Jaaka merafe e mengwe yotlhe ya lefatshe BaJuda ba na le batlhale-teba (philosophers) jaaka be Maimonides le Spinoza ; ba na le batlhale-ledi (music ~~pop~~ composers) jaaka be Mendelssohn, le Bizet le Offenbach; ba na le batlhale-kwadi (writers) jaaka bo Josephus, Zangwill le Karl Marx; ba na le baitse-tlholego (natural scientists) jaaka be Einstein, le Ehrlich le Freud; ba na le batlhale-polekotse (poets) jaaka Henreich Heine, ebile ba na ae badira-banka (bankers and financiers) jaaka Rothschild - Nyaa, mo maemong etlhe a t<sup>s</sup>welelopele, Ba<sup>J</sup>uda ba gene. Mme botlhe, mo tletlong le mo tlotlolegeng, mo matletlong le mo matletlong, mo dikhumong le mo lehumeng, ba ntse ba thetha ka bomerafe jwa bone, ba ntse ba kgana ka BoJuda jwa bone, mme ba kakatletse setse sa bone.

Ba<sup>J</sup>Afrika ga bone ga baa nna jalo. Ke morafe e selesele fela o o farologanyeng le mer<sup>a</sup>rafe e mengwe, mme bogolo le BaJuda ka ditsela tsotlhe. Ke morafe e metona wa lefatshe je le atlhameng, le meratshwana e mentsi e e kgaeganyeng ka dipuo le ditire; meratshwana e e tlhakantseng madi a yone le a ditshaba tsotlhe tsa lefatshe, meratshwana e sa yone e leng go etsa dipuo le dithuto, maitseo le mekgwa, maina le meaparo ya ditshaba tse dingwe, le go ~~itshaxixy~~ itshasa mebala le maleo a yone; meratshwana e e se nang maitsetsepelo ape le<sup>f</sup>a e le go nitama mo go sepe se e leng sa bone.

Ba<sup>J</sup>Afrika ga ba na meago epe le<sup>f</sup>a e le difikantswe di<sup>o</sup>pe (architecture nor monuments) tse e leng tsa bone. Ga ba na moprofeti le<sup>f</sup>a e le meitshephi epe, ga ba na tumele le<sup>f</sup>a e le tempele epe, le gone ga ba na lekwalo lope le le baitshephe. Ga ~~ba~~ na mokwalo epe lefa e le molekanyo epe (no writing system nor science of measurement), tota ga ~~ba~~ bana le<sup>f</sup>a e le morafe kgotsa e leng Modimo wa bone. Diie tse tsotlhe Ba-Afrika ba di lebeia fela mo merafing e mengwe, mme ba di adime. Ga go i<sup>s</sup>e go nne epe Mo-Afrika ye leina ja gagwe le itsegeng mo lefatshing jetlhe mo kaleng epe ya botlhale (art) kgotsa ya kitso (science). Ope mo kaleng ya thuto, kgotsa kakanyo, kgotsa go th<sup>a</sup> (invention), kgotsa go tihela (initiation, creation).

Stat  
Stat  
Stat

Tota, <sup>h</sup>fa e se botlhanka fela le go dirisiwa ka pateletso ya bo-kgoba, Ba-Afrika ga baa abela lefatshe sepe, le gone ga baa oketsa



~~khaxgax~~ tlhagogo ya lefatshe kgotsa tire, khumo le be<sup>1</sup>ntumele jwa  
 setso sa bathe ( The work, wealth and Happiness of Mankind). E seng  
 ka bontle kgotsa botlhale kgotsa ~~kitse~~ kitse epe e e tlhophegileng, (not  
 art nor philosophy ner science). Dile tse tsetihe merafe e mengwe e mesweu  
 ya Yuropa, le e merakwa le e mesetlha ya Asia e na na tso. Ba-Arabia,  
 Ba-Chaena, Ba-Mgepete , Ba-Hebera (BaJuda), Ba-India, Ba-Japane, ~~Bax~~  
 Ba-Peresa , Ba-Tureke (Turks), Ba-Yuropa - bot<sup>h</sup>le ba na le ~~khax~~ dithuto  
 le matlhale le dikitse tse di itsegeng , mme botihe ba okeditse kits<sup>o</sup>  
 le tire le khumo le be<sup>1</sup>ntumele jwa lefatshe ka tsone . E seng jale Ba-  
 Afrika.

Kantlha ya phareloganyo e e kanakana e e fa gare ga Ba-Afrika  
 le merafe e mengwe, mme bogole ~~ga~~ gare ga Ba-Afrika le Ba-Juda ba e leng  
 bone re kwalang ka ga bone, fa moeng wa Mo-Afrika a tsena kwa Jerusalema  
 le me mafatshing a mangwe a Ba-Juda ba agileng mo go one, mme a bona  
 benatla le botlhale jwa bone, o kgatlhegela ge okomela thata le ge <sup>i</sup>thuta  
 sengwe sa bophiri le botshelo jwa Ba-Juda, m<sup>r</sup>abafe e o feng e le mmotlana  
 galegale, mme e le merafe e o sa sweng, e le sesaba se se sa nyeleleng,  
 mme ditiro tsa bone di lekana le tsa merafe e megolo. Ba-Juda ke merafe  
 e o paletseng dipatiko le dipogise (prescriptions and pogroms), dibelae,  
 dikgemethe le dikgalle (massacres) tse di si<sup>i</sup>mesang mmele mo makgeiung  
 le matausanta a dinyaga mo mafatsing otlhe, ge tswa kgepete ge tla me  
<sup>dikekhele</sup> Asia le Yuropa ; ge simolega kwa ge Fare ge tla ge tsena me ge Nebuka-  
 dnezara, ~~getswa~~ fee ge tla ge tsena ~~gaxRuxaxixaxaxafaxixax~~ mo go  
 Hitler , e ne ye gaufi jaana e gaitseng Ba-Juda ba le dimilijene di  
 le thatare ka belalome le botlhego jo be fetang jwa <sup>f</sup>seholohole.

Ba-Afrika ba utlule botlheko feia jale <sup>h</sup>fa e sale ka dinyaga tsa  
 bogologolo-tala ba tsengwa mo Afrika, ke Ma-Arabia go ba rekisa kwa Asia  
 Mme bogole ~~tlh~~ tlhokofatse ya bone e okets<sup>e</sup>gile ka 1442<sup>h</sup> fa Ma-Fetokisi  
 le Ma-Spaine, le Ma-Fora, le Ma-Helennere (Dutch) le Ma-Kngelese ba  
 anama jaaka matlhale<sup>r</sup> le mafatshe a Afrika, mme ba tshwara Bantshog<sup>h</sup>  
~~335~~ ka polae e e setlhego go ba rekisa kwa Amerika. Merafe wa  
 Ma-Nego<sup>o</sup> kwa Amerika gompene ke ~~makaka~~ dikokomana tsa ditshwarwa tse.

Kana ruri go ilega le ge nyatsega ga Mo-Afrika mo lefatshing  
 jotihe le <sup>o</sup>merafing yotihe ke selo se se gakgamatsang thata. M<sup>e</sup>ne se  
 ebiile se gakgamatsang bogole ke bebodu le getihoka kitse <sup>ga</sup>jwa gagwe  
 Mo-Afrika mo matausenteng a dinyaga tse e di tsh<sup>e</sup>dilieng feia jaaka



jwa go itirela

Mo-Asia le Mo-Yuropa. A jaana bobodu/jo le betihoka-kitse jo ga se tsone di tsentseng kile le lonyatse le le kanakana le, gere Mo-Afrik a kaiwe <sup>h</sup>fa a tshwanetse fela ge nna mmhatsi wa dikgong le ~~na~~ seanokeng ?

A Mo-Afrika a tihokemele, a se ka, a re kgets a ikgantsha a ba a iphera ka benatla le dikitse le ditiro tsa baeng. Kana ~~ga~~ baagi ba Afrika kwa betsheka (North ), kwa Egepete, Merocco, Libya (Tripoli), Tunisia, Algeria le ~~Nubia~~ Nubia ga se Ba-Afrika tota. Le mo dinyageng tsa begolegole ba ne ba se Ba-Afrika tota ka lotse le tlhalego . Be Keopse (Cheops), le be Nike (Necho) be <sup>r</sup>are ba Egepeto le baagi ba dipiramidi, be Hannibale le Hamilcar batlhambani ba bagole ba Carthage le batsakgang le Scipio wa Roma ka ntw, be Severus Septimus, mmusi (emperor) ye montshe wa Roma, be Simona wa Kurene kwa Algeria, ye o ne a sikara sefapaane sa ga Jesu, bo Euclid mothei wa tekatekanyo (geometry le mathematics), Baitshephi le BaKreste ba bagole ba ntlha be Tertullian Cyprian, le Augustine - bathe bae, le <sup>r</sup>fa ba bidiwa ka Be-Afrika, ba ne ba se Ba-Afrika ba bantshe jaaka rena. Le <sup>r</sup>fa ba ne ba tsaletswe mo Afrika ba ne ba se Ba- Afrika ka tlhalego . Ke Ba-Afrika feia ka kage, e seng ka tsalo. Bangwe ba bene e ne e le ba madi a bontshe (Mego<sup>r</sup>), a gateletswe ke a bosweu (Caucasian); ba bangwe ba ne ba le ba madi a bontshe (negro), a gateletswe ke a se tshabatsatsi (Semetic), ba bangwe ba ne ba le <sup>ba madi a</sup> ~~ba madi a~~ bosweu tota a a sa pekwang (European). Ga ge na epe wa bene ye go katweng e ne e le mothe ye montshe (Naga Negro - African).



Suping goa boelwa IX 52 80  
LAMEM MOSEPELE WA GO BOA: Erile re boa kwa Jerusalema le metse e e mo  
tikologong botlhabatsatsi le bophirimatsatsi le borwa, ra palama moto  
kara go ya Tel Aviv . Ra tsena ka motsana wa El Bireh o o bokgakala jwa  
dimaale di le 6 gotswa Jerusalema. Gatwe motsana o ke gone fa batsadi  
ba ga Jesu ba ne ba lemoga gore ga a na nabo jaale jaaka ba boela kwa  
Nazaretha ba tsa<sup>w</sup> kwa Jerusalema kwa Modireng wa Tlolaganyo ya ntlha  
e ba e ileng le ene a sa le ngwana wa dinyaga di le 12, mme ba boela  
kwa morago go mmatlha, ba mhithelela mo Tempeleng a ganetsana le baruti.  
Re supeditse le motsana wa Emause ntlheng ya letsogo ja molema, o o  
khaneng o le dimaale di supa gotswa Jerusalema. Ke gone kwa Keleopase  
le tsala ya gagwe ba ne ba ya gone go le maitsiboa a Sontaga e Jesu o  
ne a rudile ka yone, ba bua ka loso lwa gagwe ka khutsafalo, mme ene  
ka esi a iponatsha mo go bone. (Bala Luka 24/18-31). Jaana ra tsena mo  
moitigeng wa JALON fa Joshua o kileng a emisa letsatsi gone<sup>gole</sup> motshegar  
le ngwedi bosigo (Joshua 10/12). Ra tloga ra goroga kwa motsing wa LIDA  
kwa Petere o kileng a fodisa Enease monna yo o ne a tetesela a sule di-  
tokololo<sup>gone</sup> (Ditiro 9/32-39).

TEL-AVIV : Erile go tihabaganya bokone le bophirimatsatsi ra goroga kwa  
motsing wa Tel Aviv, ra lala gone ra ba ra tsoga re tlhola gone. Motse  
o o dimaale di 30 gotswa Jerusalema. Ke motse o motona go feta Jerusa-  
lema thata. O montle e bile o modumo. O tshwana fela le Roma le Paris le  
Vienna le London ka mekgwa le popego ya one. Fela jaaka Jerusalema e le  
motse wa thuto le thapelo, Tel Aviv ke motse wa tiro le tihapedi. Motse  
o o agilwe mo dintshing tsa Lewatle ja Mediteranea mo maruping a magwa  
motse o mogolo, o mogologolo wa Jaffa, o pele o ne o bidiwa Joppa. Ke  
gone kwa Solomon o ne a rora dikgong tsa go aga Tempele gone di rometswe  
ka lewatle ke tsala ya gagwe Harane kgosi ya Ture (Pala 2 Ditiragalo 2),  
ke gone kwa Jona o ne a siela gone ntswa<sup>a</sup> Modimo o ne o mo romile goya go  
kgalemele motse wa Ninife (Jona 1/3) mme koo a pala<sup>ma</sup> sekepe se se yang  
Tarashishe, mme yare beng ba sekepe ba lemoga fa a ba tsoseditse diphefo  
ba mo latlhelela mo lewatieng, mme a mediwa ke leruarua, ja tloga ya mo  
tlhatsa morago ga malatsi a le mararo. Joppa ke gone kwa Derekase mosadi  
yo o molemo o ne a nna gone a ba a swela gone, mme a rudisiwa ke Petere  
a tswa ge mmilediwa kwa Lida (Ditiro 9/36 -41). Petere o senoletse boam<sup>e</sup>  
aruri jwa golekalekana ga batho gone mo motsing o. Ke motse o o tihas-  
etsweng gantsi, wa thujwa, wa thukuthwa, wa fisiwa, wa ba wa agwa seša.



Ka 1799 nwa ya ga Napoleon e o fentse, mme ba bitlela ditshwa, di le 4,000 ka bobeloethata.

Mat  
Lial

Gotswa Tel Aviv re raletse ~~ishmaxia~~ lefatshe je lentle ja LOBOA LWA SHARON lo<sup>lo</sup> retwang gantsi mo <sup>Ly daganong</sup> Testamenteng e Kgolegolo, le ke Solomon kantlha ya go nona le bontle le dithunya tsa lone - "Ke nna sethunya ~~xxx~~ sa tshuse ya Sharon, ke nna sethunya sa boka sa mekgatsha (I am the rose of Sharon and lily of the valleys) sefela sa Difela 2/1). Le loboa lo lo atlhameng dimaele di le 8. Ntlheng ya botlhabatsatsi lo ageletswe ke lōropo ~~lwa~~ <sup>ka</sup> Karamele, ntlheng ya bophirimatsatsi ~~o~~ lo kganelwa ke Lewatle ja Mediteranea. Loboa lo le mekgatsha o ke lone tsela ya bogolo-golo ya dikgosi le merafe le dintwa le dikontraka tse di sa le di ntse di gagabela Jerusalema le egepeto di tswa Damaseko le Sidonia le Ture le Kaesaria. Ke yone tsela e Josefa le Maria ba ne ba e tshotse ba bele-ge ngwana wa bone Jesu ba tswa egepeto kwa ba ne ba ~~xx~~ tshabetse Herod gone, mme jaana ba boela gae kwa Nazareth<sup>a e</sup>. Re fetile ka marope a motse wa KAESAREA. E ne e le motse o motona, o montle <sup>ka</sup> na <sup>o</sup> ya botshelo jwa Morena. Ke gone kwa dintwa tsa BaRoma le dikgosana tsa BaRoma tse di ne di busa BaJuda di ne di nna gone. Ke gone kwa Ponto Pilato o ne a tswa gone <sup>h</sup> fa a ya kwa Jerusalema go atlholela Jesu loso. Ke gone kwa Koronelio wa mesiami o ne a agile gone <sup>h</sup> fa Modimo o iponatsha mo go ene, mme a tloga a kolobediwa ke Petere. Moefangeli Filipino le ene o ne a agile fa. (Bala Ditiro 10) Mopostoloi raulo o kile a nna dinyaga di le pedi gone fa mo kgelegelong (Ditiro 24/27). Gone fa, gape, Kgosi Herod Agrippa o ne a tlapolwa ke moengele kantlha ya go itekanya le Modimo, mme a jewa ke diboko a ntse a tshela fela jaaka rraagwemogolo. (Ditiro 12/19-23) Gompieno o swafetse Kaesaria, ga go se motho o ka se bonang sa matlo a matona a mantle a <sup>h</sup> ne a agilwe gone, fa e se fela one maje a a kgebokaneng foo. Ka ga Kaesarea gatwe - "The present inhabitants of the ruins are ~~xxx~~ snakes, scorpions, lizards, wild boars and jackals." (Easton) Baagi ba Kaesaria gompieno ke dinoga le diphepeng, le dithakadu le bophokoje. Ga go bonale gore Morena o kile a etela Kaesaria motlhaope, fela jaaka a ise a ke a etele Sidona, Ture <sup>le</sup> ~~Kgaisa~~ <sup>le Tiberias</sup> Tiberias metse e metona<sup>e</sup> mo dintshing tsa Lewatle ja Mediteranea, kgetsa Tiberias, motse o mogolo wa Lewatle ja Galilea.

Re tihatlogetse bokone re bapile le Thaba ya Karamel, mme ra feta <sup>f</sup> ga tlase ga Logaga lwa ga moprofiti Klijahu le lo mo thabeng ya Karamele



fa e okameng lewatle gone.

Ha motho a feta Thaba ya Karamele, o a bo ebile a gorogile mo mosing wa HAIFA. Re tsenye gone mo tshelokologong ya letsatsi, mme ya re re letile go palama sekepe maitsiboa ra ya go bona motse wa bofele mo lefatshing ja palestina, ebong Akka (Acre).

AKKA (ACRE): Motse o ke one wa bofele mo lefatshing ja palestina fa / Lewatle ja Mediteranea ntlheng ya bokone. One le Haifa e mo logabeng lwa Akka (Bay of Acre), Haifa ntlheng ya borwa jwa logaba, Akka ntlheng ya bokone jwa lone. E kile ya ne e le motse o o eletsegang thata mo merafing ka ntlha ya maemo a one a boiphemelo le tihasele le go lebelela Lefatshe je le Boitshepho le go leba kwa lewatleng. Ke motse o o gopotsang wa Jerusalema ka fa o tlhabanetsweng thata ka gone, wa fapaa-fapanelwa ke dintwa le babusi ba Yuropa le Asia, ke merafe ya Basweu le Barokwa, ke masomo a Bakreste le a Baselamose. <sup>Tlhabano</sup> Mowa e e itsegeng bogolo mo gare ga dintwa tse dintsintsi tse di loleng foo ke <sup>Tlhabano</sup> ya 1189 e e bidiwang <sup>Tlhabano</sup> ya Akka ( The Battle of Acre), e e diragetseng fa gare ga Batlhabani ba Mokgoro (Crusaders) le <sup>M</sup>Baselamose a ga Saladin, mme Bakresete ba reka phenye ka go tsholega mo go gole ga madi le ditato tsa bone di le 7,000 foo. Napoleon, mogale wa Mafora le e o kile a leka go ngaporolola Akka mo go beng ba gagwe ba Baselamose, <sup>ya</sup> ka ngwaga wa 1799, mme a palelwa bogolo ka gore Ma-Engesele (Sir Sidney Smith) ba ne ba thusa Baselamose.. Se seng jaana, ka ntwaga ya ga Kaisara (1914-1919) Engelanane o fentse motse wa Akka, a o tsaya. Kwa Akka go na le kereke (mosque) e tona ya Baselamose, e bidiwa Mosque el Yezzer. Akka gape ebile ke gone sebeso se segolo sa tumelo ya Bahai.

IX Motse gone ka 1921, mme a fitlhwaga kwa BITLHAKA LE MOTSE YA MEDITERANEA.

CYPRUS: Efile maitsiboa ra palama sekepe sa Matadiana se bidiwa S.S. <sup>ADP</sup> Adriatica se ya Venice, mme ra kgaogana le Lefatshe je le Boitshepho morago ga malatsi a beke, malatsi a a tletseng boitumele le thuto le tumelo. Sekepe sa rona efile se tswa Haifa sa leba fa gare ga bokone le bophirima se le mo tseleng e e kilweng ya tsamaiwa ke mopostoloi raul, mme ra tsoga re goroga kwa Famagusta, motse <sup>wa Cyprus</sup> o o agilweng fa pele go ne go agilwe wa Salamis gone, o o kilweng wa etelwa ke raulo le Barnabase le Mareko mo loetong lwa bone lwa ntlha lwa thero ya efangeli. Cyprus ke sengwe sa



Go dimaele di 100 gotswa Haifa

ditlhake tse di kgolwane mo Lewatleng ja Mediteranea. Mosse wa gone wa bogosi ke Nicosea. Metse e mengwe e mekgolwane ke Famagusta le Limasol le Ma Larnaca. Cyprus e ne e le legae ja ga Barnabase. O n<sup>e</sup> a tsaletswe gone, mme ebile o swetse gone/a ba a fitlhwa gone. Rupu ya gagwe e gaufi le motse wa Famagusta. Go agilwe kereke mo go yone e e bidiwang Kereke ya ga Moitsh-ephi Barnabase. Bontsi jwa batho ba Cyprus ke BaGrika le Baturke (Greeks and Turks) mme bogolo thata BaGrika. Fela jalo tumelo ke ya sekresete (Greek Orthodox Church) le ya se-Islam. Kwa Nicosea go na le kerake e tona e ntle thata e e kileng ya ne e le ya sekresete e bidiwa St Nicholas Cathedral, mme jaanong ke Borapelelo (Mosque) jwa Ba-Islam, mme e bidiwa St Mosque of St Sophia.

Cyprus ke lengwe ya mafatshe a a ferithilweng a amogwamogwana ke merafe ka dintwa jaaka Jerusalem le Akka. Maina a magolo a imakwa moo a be Cicero, Julius Caesar, Augustus Caesar, Mark Anthony, Cleopatra, Ptolemy, Richard Ceour de Lion. Le balay<sup>o</sup>di bangwe ba ba kileng ba dira mono South Afrika, jaaka Sir Garnet Wolseley 189 (1878) le Sir Hamilton Goold Adams/yo o kileng a nna mono Mafikeng ba dirile koo Cyprus e le balay<sup>o</sup>di (High Commission<sup>ers</sup>). Go na le polelo nngwe e e gakgamatsang kwa Cyprus. Ba re q<sup>r</sup>ile Jesu a se na go tihatlogela kwa legodimong, BaJuda ba leleka Lazaro yo o ne a mo rudisitse mo losung, mmogo le be kgaitسادie -Martha le Maria; ba ba pega mokoronyana mo lewatleng ka maikaelelo a gore ba betwe. Lefa gontse jalo mokoronyana wa sapa wa ba wa goroga kwa Cyprus, mme ba aga gone ba ba swela gone mo tlo- tlong e kgolo. Re fitihetse batho ba Cyprus ba le mo lehumeng kantlha ya go kgaogana ya merafe ya gone- BaGrika le BaTereke. Bontsi jwa batho bo tihoka tiro, mme ba tshabele kwa ngeiane go batla botshelo.

LEWATLE JA AEGEAN (Aegean SEA) e rile gotswa mo Cyprus sekepe sa rona sa feta ka ditlhake tsa Rhodes le Koos, sa tloga sa itsokatsoketsa ka lotlhake- tihake (archipelago) lo lo foo, mme jaana ya ne ekete se iphaphatha ka lobota lwa Asia (Asia Minor) go lebagana le gone fa mopostoloi paulo o kileng a rera gone thata ka dinyaga 28/29/30/31 di le nne, mme a tlhabolola ba le bantsi kwa Miletuse le kwa motsing o mogolo wa modumo le tlhapedi, Efeso, kwa go kileng ga nna tempele e tona ya sehaitane e go ne go twe ke nngwe ya dikgakga- matso tse di supang mo lefatsing. Mo tempeling e ~~gaxaxga~~ obameiwa Diana medigwana wa sesadi. Paulo o ile gabedi kwa Efeso ka tiro ya thero, mme ya re lwa bobedi (51 A.D) a nna dinyaga di le tharo gone (Ditiro 19.1). Ka nako e o ne a kwalela badumedi ba gagwe k...



76

86

Stat

le baipobudi ba gagwe kwa Korinta lokwalo lwa ntlha lo lo bidiwang  
 Go Bakorinta mo Beibeleng. Bathusi ba ga Paule kwa kseso e ne e le  
 akwila le Presila mogatse, mme erile a sena go tsamaya a romela Timoteo,  
 ya re morago gape ga tla Johane, mokwadi wa Tshenolo, yo o fitileng a  
 aga kwa kseso, a swela gone a ba a fitihwa gone. Dikereke tse di supang  
 tsa Tshenolo, ebong <sup>Tsa</sup> kseso, Smyrna, Thyatira, Sardis, <sup>t</sup> Filadelfia, Pergamos  
 le Loadesia di tlhomilwe bogolo ke bone bathusi ba ga Paule, mme bathe  
 botlhe ba ba agileng mo kgaolong ya asia foo <sup>BaJuda le BaGerika</sup> ba XXXI utiwa lefoko ja  
 Modimo " (Ditiro 19/10.

Stat

Sekepe sa rona se kgabagantse lewable je lesesane je le kgaoganyang  
 Asia le Yuropa, mme ya re go <sup>e</sup> <sup>L</sup> wabebedi sa goroga kwa <sup>PIREAU</sup> Pireaus, magolo-  
 lelo a dikepe tsa Greece., mme ra ba ra etela gape ditempele tse dintsi  
 tsa BaGerika kwa motsing wa Athens, ra ba ra bona mafele a mangwe le  
 dikago tse dingwe tse re ne re tlhaetse go di bona <sup>k</sup> Ra loete lwa rona  
 jaaka re fetela kwa Lefatshing je le Beitshephe.

Erile gotswa mo Pireaus sekepe sa rona sa tsena mo moseleng wa  
 Korinta ( Corinth Canal). Se ke molapo o o dirilweng ka 1882 ka go  
 thuba thaba e e ne e kgaoganya lewatle ja Greece go dira mawatle a le  
 mabedi (Aegean le Ionian). Mosele kgotsa molapo o o dikgate di 70 bopha-  
 ra, mme boleele jwa one ke dimaele di le nne. Ka o le mosesane jalo, <sup>e</sup>  
 feta sekepe se feta mo go one o bo o ka bua le mak batho ba le mo dipoteng  
 tsa one tso<sup>o</sup>pedi. Ko bofelong jwa mosele , ntlheng ya bophirimatsatsi go  
 motse o o itsegeng thaha, wa bogologolo/ <sup>t</sup> <sup>wa</sup> Korinta<sup>A</sup> . Re fetile gaufi le one,  
 ra gakologelwa fa Mopostoloi raulo a kile a ruta gone dikgwedi di le 18,  
 a tlhoma kereke gone, mme ya re a le koo a kwalela baipobudi le badumedi  
 ba These<sup>i</sup>lonia, le ba Galatia , le ba Roma dikwalo tse di bidiwang ka bone  
 jalo mo Beibeleng . Erile gotswa mo Korinta<sup>A</sup> sekepe sa rona sa lelemela  
 le lofaro (gulf) lo lo sesane lo lo bidiwang Gulf of Corinth, se sisibetse  
 ka lewatle foo lo le <sup>Stat</sup> lesesane, metse a lone a sa ipope go dira makhubu.  
 Ra feta ka motse wa Patras, ra itseketsa ka ditlhakenyana tse dintsi foo,  
 mme ra tla go tsena kwa sethakenyana se se golwane sa Korfu. Jaanong ra  
 tsena mo Lewatleng ja Adriatica, mme ra feta ka motse wa Brindisi o o mo  
 lobotang lwa botlhabatsi jwa <sup>t</sup> <sup>t</sup> serethe sa Italia, mme erile fa pelenyana  
 ra goroga kwa motsing wa <sup>BARI</sup> Bari, mme foo ra pagologa mo sekepeng sa S.S.  
Adriatica, sone se sa ntse se fetela pele go ya Venice. Gape ra bopelediwa  
 le ba bangwe ba ba ne ba pagologa go supa di paseperoto tsa rona.

Stat

Stat



se-xaxatse-xex tawelala-pelex goya-Neninx-gapexra-bonelediwa-x-le-baxbx

bangwe-ba-ba-ra-ba-pagolaga-go-supa-dipaseponoko-tsa-rona. #rile

re sena go bona motse yare maitsiboa ra palama terena e e yang Roma.

Ya gegoma ka rona, e raletse lefatshe ja dithaba je re sa le itseng

mme erile besigo ra geroga kwa Roma, Motse wa bosakhutleng (The

Eternal City), Ra bona bonno ka bonako kwa Hotek Esperia. #rile mo

mosong ra boela ra phunyaphunya motse ka di-luxury bus' le ka di-taxi

go leka go bona dikago le difikantswe le dikgakgamasto tse re ne re

thlaetse go di bona ka loeto lwa rona lwa ntlha. Ra iphitlhela gape

re eme fa ledibeleng ja Trevi (Trevi Fountain) jaaka re setse re

boletse. Gape ra etela St Peter's Basilica, Colosseum, Pantheon,

Capitol, St Peter's in Vinculi, Catacombs jalo jalo ka lesedi je le

oketsegileng le kitso e e botoka.

Dijo tse re ne re di fiwa kwa Roma di ne di tshwana fela le dijo tse

ge ne re di ja kwa Jerusalem, le kwa Athens le kwa Paris le kwa

London. Pharologanyo e nnenyane e le mo kapeong ya tsone fela. Fa e

le mo sekepeng sa S.S. Adriatica gone selo se re se bonyeng e ne e

le go gobelela/dijana ka marcaroni le spaghetti, mme e re fa o leba

matadiana ba ba mo Dining Saloon le wena, o fitlhele ba di huhu-

metse ba di tlotlepa.

GENOA: #rile re se-na go tihola mo Roma ra palama terena bosigo e e y

yang Genoa. Ra feta ka Leghorn le Pisa, mme ra geroga kwa Genoa mo

mesong. Genoa ke motse wa ditiro tse dintsi, le thuto le khume. Ke

motse o gopotsang kago ya phemelo ka o agilwe ka maje a a thata a

magetlha, mme ebile o le mo gare ga makhujana le melatswana e mentsi.

Gatwe metsamai yo mogolo wa mawatle (great sailor) Christopher Colum-

bus o tsaletswa gone. Gona le sefikantswe sa setshwano sa gagwe gone.

Gotswa Genoa re fetile ka motse wa Milano gape le metse ya aiaaa

Alessandra, Turin, Chambery le Annency. Ra ralala Switzerland le megogo-

ro e e boteng ya dithaba tsa alps, ra feta ka matsha a matona, a mantsi

a mantle a a sisibetseng a Switzerland jaaka Lake Geneva (kgotsa Leman)

ra feta ka metse ya Sion, Vevey, Geneva le Lousanne, mme ra

goroga/mo lefatshing ja Fera. Ra bona motse wa Duon, le matlo a boge-

logolo a bogosi jwa Fera jaaka Fontainebleau. Gape ra ralala, ra bona

motse o mogolo o maphatshiphatshi le setshego le tlhapedi ebong

Paris, mme ra boa ka tsela ya rona goya go palama sekepe kwa Calais

se se kgabaganyang English Channel go ya Dover kwa England.

slal

slal

slal

slal

slal



IV

840

trile re sena go goroga kwa London ra ikutiwa ekete re tsile gae ka jaanong re ne re le mo gare ga batho ba re utiwaang pue ya bene se<sup>n</sup>tle, le rena re be re e gweletlhe. Re ne re le mo gare ga batho ba re itseng bangwe ba bene, re le mo motsing e re ~~ixang~~ itseng diferwana tsa ene se<sup>n</sup>tle. Jaanong ra baa<sup>y</sup> fatshe di-tiksonari le di-vekabulari le di-fraise buka ( dictionaries, vocabularies and phrase books ) tsa seFera le seJeremane, le seNergeian le seTadiana tse re ne re tsamaya ka tsone re ntse re di okomela <sup>h</sup> fa re botsa dipetse kgetsa batho ba merafe eo ba bua le rona. Ra lebala di-kronen le di-frank, le dimark, le di-lira le di-ageret le di Jewish pound- maina a mafatshe a re ntseng re a ralatse. Jaanong ra ipalela madi, ra ba ra tlhomamisa be<sup>m</sup>aruri<sup>a</sup> jwa one ka go bona setshwantsho sa tlhogo ya ga Mehumagadi Elizabeth II mo go one.

Re boetse kwa London mo tshimolegeng ya kgwedi ya Phalane. Ke ke nako ya tshimolego ya mariga le dipula koo, mme go bo go sa tlhole go le monate go tsama<sup>y</sup> le motse kgetsa go nna mo di-laebraring (libraries) le mo manong a di-paraka (parks and squares) mothe a sitwa kgetsa ebile a kolobile, kgetsa go leta ka belele le go palama di-bus le di under-ground tse batho ba sukaganyeng mo go tsone kantlha ya pula. Go se monate go tsena kwa hoteleng e reroma, mme o feta o kokomala fa melelong wa motlakase o se ka ke wa dira sepe <sup>h</sup> fa e se fela go leba Televishene (T.V) Ke gone jaana fa re ipakanyetsa go boela gae kwa S.Afrika, ka e ne e le nako ya temo, mme re eletsa gore re <sup>the go</sup> tsholelela thotse ngwaga e ise e fele. Mme bogole ebile le madi a re ne re a letleletswe go a tsaya a ne a setse

X. 100, Mosadi £500, Ngwana £250 mo dibankeng tsa MOSEPELE WA GO BOELA GAE .e re tshetse £750 mo dibankeng tsa Lebatse.

△ MOSEPELE WA GO BOELA S.AFRICA

RE BOELA S.AFRICA: Ke gone fa re bofa dithoto tsa rena, re paka dikak dikesi (trunks and suitcases) tse re ne re tsile ka tsone le tse dingwe tse re ne re di rekile kwa moseja, mme ra bitsa ba di-terena (railway authorities) ka fa tlwaelong go di tsaya ba di romela kwa sekepeng kwa Southampton. Ga tla menna le mosadi wa mosesane ka lori (lorry). Ra gakgama mala mosadi yoo wa motlhefonyana a phamela dikesi tsa rena tse di bekete a di latlhela mo lering a sa lete monna gore a mo thuse, ebile go bonala sentle <sup>h</sup> fa e le tiro e o e tlwaetseng.

Re dule mo Waterloo Station go ya Southampton kgwedi ya Phalane e



tlhola 19, re felegeditse ke Mrs Winnie Williams le bana ba gagwe-  
 ditlogole tsa modadi wa me, le sekgoma Khama motlogole wa me morwa  
 Tshekedi, yo o ithutang kwa London. Kwa Southampton, efile re sena  
 go bepelediwa jaaka gale go supa dipaseperete le dithekete tsa loeto  
 ra palama sekepe R.M.M.V Athlone Castle 25,567 tons: Commander A.J.  
 Hort ) go boela S.Afrika ka yone tsela ya lewatle e re ne re tsamaila  
 ka yone go ya moseja. Sekepe se ne se tletse Basweu ba S .Afrika ba ba  
 boelang gae jaaka rona. Lefa go ntse jale go ne go le kagiso fela,  
 re bus, ree ja , re tshameka, re tihakajihakana fela go sena mowa ope  
 wa tihaciele le fa e le kwa dijong, le fa e le kwa maitsisong. Tota  
 fa ba ra thaa botsala le bangwe, ba le jaana re sa ntseng re kwalalana  
 nabo. Re benye gore, nteko mowa wa tihaciele o o mono ga rona ke  
 mhere wa matebele o o jaiwang ke babusi fela, mme o gole, o hupetse  
 mabele a mantle a kutlwano kantlha ya botshwakga jwa Basweu ba mono  
 go o tihagola.

Stat

efile sekepe sa rona Athlone Castle se sena go bothologa, le  
 rona re sena go baakanya manno a rona le go hapha thoto ya rona, ka  
 simolola go phutha dinopole (netse) tsa mesepele ya rona kwa moseja-  
 kwa ~~Frankland~~ le Scotland, le kwa Yuropa Betsheka, kwa Yuropa Borwa  
 le kwa palestina; go di rulaganya ke sa ntse ke di gakolegelwa sentle  
 metsamao le dipono tsa yone sentle, le go di baakanyetsa go di  
 kwala mo bukeng jaaka ke dira jaana, ka tsholefele ya gore di ka kga-  
 tiha bangwe ba ba di balang, tsa naya lesedi mo go ba bangwe, kgotsa  
 tsa ba tsa kurusa bangwe gore ba leke go etela mafatshe a moseja.

Stat

Re tsamaila jale ra ba ra fitiha kwa Madeira, ra tshele Moia  
 gare wa Lefatshe (Equator). Ra bona gape metshameko e rene re e benye  
 mo loetong lwa go tswa gae. efile malatsinyana a sena go feta re dule  
 kwa Southampton lewatle ja bifa. Sekepe sa rona sa reroma, sa sekamela  
 kwa le kwa, sa inama, sakunama, sa sekama ya ba ya ne ekete se tlaa  
 nwela. Batho ba le bantsi ba tihaseiwa ke go feroga sebete le go tih-  
 tsa.

Stat

Kantlha ya go tiholegelelwa legae thata, mesepele wa go boa efile  
 ntswa o tsaya malatsi a a lekanang fela le a go ya moseja yane ekete  
 o mo leele go feta, malatsi a nna ma leele. rene ra lemoga gore e ne  
 e se rona fela re tlhoafetseng. Ba le bantsi ba ne ba bua gore ba lapi-  
 le, ba eletsa ekete/ke ka be re gorengile . Ba re sekepe se benya .











**Collection Number: A979**

**Silas T MOLEMA and Solomon T PLAATJE Papers**

***PUBLISHER:***

*Publisher:- Historical Papers, University of the Witwatersrand*

*Location:- Johannesburg*

*©2012*

***LEGAL NOTICES:***

**Copyright Notice:** Copyright for all materials on the Historical Papers website is owned by The University of the Witwatersrand, Johannesburg and is protected by South African copyright law. Material may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the University of the Witwatersrand, Johannesburg.

**Disclaimer and Terms of Use:** Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records relating to the archives of Historical Papers, The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, Historical Papers, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document is part of a collection owned by the University of the Witwatersrand, Johannesburg and deposited at Historical Papers at The University of the Witwatersrand.

---